


MKE

PowerPoint

Izrada prezentacija korištenjem PowerPoint-a



Uputstvo za pripremu prezentacije

PowerPoint



Drugo OnLine izdanje, BL 2023.



Drugo on-line izdanje
Banjaluka, *mojTim*, januar 2023.

Izrada prezentacija korištenjem PowerPoint-a

Sadržaj.....	2
Ključne riječi i pojmovi.....	4
1 PowerPoint	5
1.1 Prezentacije i njihova primjena	5
1.2 Tehnička podrška i pomagala za prikaz prezentacije	6
1.2.1 Mediji i pamćenja prezentacije.....	6
2 Pripremna faza	7
2.1 Plan prezentacije.....	7
2.1.1 Određivanje ključnih elemenata prezentacije.....	8
2.1.2 Analiziranje publike i okolnosti	8
2.1.3 Vježba i konačna provjera	9
2.1.4 Struktura prezentacije	9
2.1.4 Vrijeme	10
2.2 Pravila dizajna prezentacije.....	10
2.2.1 Vrste slova (Fonts).....	11
2.3.2 Pravilo 6/6/6	11
2.2.3 Pravilo 10/20/30	11
2.2.4 Početni slajd prezentacije	12
2.2.5 Animacije i prelaz.....	12
3 Start PowerPoint-a	13
3.1 Osnovni elementi prozora za izradu prezentacije	13
3.2 Podešavanje radnog okruženja	14
4 Osnovni pojmovi i osnovne operacije	15
4.1 Postavljanje scene dizajn pozadine i „master“ slajda	16
4.1.1 Rezervisana mjesta	17
4.2 Dodavanje teksta na stranicu	18
4.2.1 Dodavanje i formatiranje tekstualnih objekata	19
4.2.2 Automatsko prilagođavanje teksta.....	19
4.3 Dodavanje sljedećeg slajda.....	20
4.4 Prelazak sa slajda na slajd	20
4.4.1 Definisanje tranzicije prelaza sa slajda na slajd	20
4.5 Brisanje slajdova	21



4.6 Prikaz slajd šoa	21
4.6.1 Automatsko pokretanje prezentacije.....	21
4.6.2 Kreiranje višestrukog prikaza slajd šoa	22
5 Dodavanje netekstualnih objekata.....	23
5.1 Umetanje multimedijalnih efekata i fajlova	24
5.2 Interaktivna prezentacija (kreiranje hiperveza)	25
5.3 Kreiranje akcione dugmadi.....	26
6 Animacija objekata slajda Slide Animation.....	28
7 Štampanje prezentacije.....	30
7.1 Osnovne opcije štampanja	31
7.2 Štampanje u formi brošure	32
7.3 Štampanje zabilješki i komentara	33
8. Dodatne mogućnosti	34
8.1 Konvertovanje prezentacije u druge formate.....	34
8.2 Korišćenje PP za izradu filma	36
Vježbe i samostalan rad	38
Reference i izvori:.....	39



Ključne riječi i pojmovi

PowerPoint, prezentacija, dizajn, video bim, interaktivna prezentacija, slajd, master slajd, slajd šou, font, prelaz, tranzicija, animacija, multimedija, kodek, hiperlink, akcione dugme, štampanje, eksport



1 PowerPoint



PowerPoint je program za izradu multimedijalnih prezentacija i dio je Microsoft Office paketa.

1.1 Prezentacije i njihova primjena



Prezentacija predstavlja oblik komunikacije čije su najznačajnije karakteristike da je:

- **javna**, sinhrona i najčešće usmjerena na veći auditorij
- svrhovita, organizovana, **strukturirana** i
- **vremenski ograničena**

PowerPoint je **prije svega** program koji kreira prezentaciju koja govorniku omogućava prikaz te prezentacije na nekom skupu, tako da se na monitoru ili platnu projektoru prikaže niz slajdova, koji zainteresovama **olakšava praćenje materije**. Ovakva prezentacija olakšava i govorniku prikaz dajući mu mogućnost da unaprijed pripremi kompleksne crteže i objašnjenja, ili da onemogući da se zaboravi i previdi neka sitnica.

Prezentacija koju kreiramo **PowerPoint-om** je zapravo **niz slajdova** (sličica) **u koje umećemo tekst, slike, grafikone, zvuk i eventualno dodajemo efekte i filmove**, da bi dobili na dinamičnosti i zanimljivosti onoga što prezentujemo.



1.2 Tehnička podrška i pomagala za prikaz prezentacije

Prezentacioni slajdovi se prikazuju prvenstveno na video bimu, ali mogu se koristiti i za izradu folija za grafskop, 35 mm slajdove, štampanje reklamnog materijala, pa i za prikazivanje na filmskom platnu.

Mikrofon je obavezan dio opreme, ukoliko prezentaciju vršite u velikim prostorijama i pred velikim brojem slušalaca. Najbolje je koristiti bežični mikrofon koji će vam omogućiti slobodno kretanje i lakše korištenje ostale opreme.

Preporuka: Odredite optimalnu udaljenost između usta i mikrofona.

Projektor omogućava multimedijalnu prezentaciju i daje mogućnost kombinovanja govora prezentatora s nekoliko medija, a time i mogućnost promjene ritma prezentacije, čime se održava stalna pažnja publike.

Preporuka: Prilikom upotrebe projektor-a obavezno provjerite:

- da se prezentacija može pokrenuti na računaru;
- da se na zidu ili platnu ne stvara izobličena slika;
- da svi mogu jasno vidjeti sliku; ako je potrebno zamračite prostoriju ili promijenite podlogu prezentacije;
- da imate zvučnike, ukoliko prezentacija sadrži zvuk.

Ukoliko imate potrebu da se krećete tokom prezentacije, koristite **daljinski upravljač** za promjenu slajdova. Ako nemate daljinski, a želite da se krećete obezbjedite **asistenta** koji će vršiti izmjenu sadržaja.

Prilikom korištenja grafskopa ili projektor-a često se javlja potreba naglašavanja pojedinih detalja prezentacije. Najbolje sredstvo za pokazivanje je **laserski pokazivač** sa crvenom tačkom.

1.2.1 Mediji i pamćenja prezentacije

Ma koliko autori i Microsoft tvrdili da su prezentacije prenosive, **jedini pouzdan način** da pokrenete prezentaciju je da ponesete svoj računar i da Vaš laptop podržava elemente u projekcionaloj sali (da postoje drajveri koji će pokrenuti projektor, odnosno grafskop, ili čak jednostavno veliki monitor), ili i da njih ponesete sa sobom.

I kad (ako) obezbjedite prenosivost, nije sigurno da ćete uskladiti snagu vašeg računara sa onim koji treba da pokrene prezentaciju. Računari treba da budu absolutno uskladjeni.

Napomena: Snimanje prezentacije na CD je način **da prezentaciju ne demonstrirate**, ili da je prezentujete u osakaćenoj formi. Zašto? Pa zato što i najjednostavnija izmjena nije moguća.

Zato prezentaciju sem u oblaku (kome ponekad ne možete pristupiti zbog gubitka internet konekcije), zapamtite i na USB uređaju.



2 Pripremna faza

Osnovne faze u pripremi (bilo koje, pa i PowerPoint) prezentacije su:

- Izbor teme i definisanje svrhe
- Definisanje ciljne grupe
- Prikupljanje materijala za datu temu
- Analiziranje publike i okolnosti
- Oblikovanje prezentacije
- Provjera i vježbanje i konačna provjera

2.1 Plan prezentacije

Prije nego što startate sa izradom prezentacije neophodno je da obavite pripremu i napravite plan prezentacije. **Plan prezentacije** predviđa da definišete cilj i poruku, a obično se podrazumijeva definisanje sadržaja i broja strana i okvirno vrijeme trajanja buduće prezentacije.

Prije samog plana trebali bi da znate šta želite postići prezentacijom; koja je njena svrha, njena glavna ideja, njen opšti cilj?

Pored opštег cilja trebate odrediti posebne ciljeve za svaki dio prezentacije. Time postižete da svaki dio vaše prezentacije ima smisao i da uvijek znate u kojem pravcu razvijate prezentaciju.

Trebate moći odgovoriti (preporuka u pisanoj formi) bar na slijedeća pitanja:

Zašto im ovo govorim – sada?

Zašto ovo radim – sada?

Kakav efekat želim ostvariti?

Kakve rezultate želim postići?

Preporučili bi da plan napravite tek nakon što obavite:

1. **Pronalaženje materijala.** Proučiti što više relevantnog materijala koji je na raspolaganju; wikipedija i internet su dobar početak.
2. **Struktuiranje materijala.** Poželjno je da se pronađeni materijal podijeli na logičke cjeline koje čine okvir i konture prezentacije.
3. **Pisanje opis prezentacije.** Na osnovu koncepta dobijenog struktuiranjem materijala treba napisati prezentaciju u cjelini.

Pošto je pretpostavka da ste ovladali Word-om, predlažemo da u Word-u napravite skicu buduće prezentacije.



2.1.1 Određivanje ključnih elemenata prezentacije

Prezentacija treba biti odgovarajuće dužine – ni prekratka, ni preduga.

U oblikovanju prezentacije trebalo bi da se prevashodno koncentrišete na ključne dijelove.

Najčešći problem nije premalo, već previše materijala

Obično se preporučuje da utvrdite tri (maksimalno sedam) ključne stvari koje publika treba saznati.

Da bi optimizirali koje su to ključne stvari prikupljenii materijal klasifikujte na slijedeći način:

- Informacije koje se moraju znati.
- Informacije koje se trebaju znati.
- Informacije koje je dobro znati.

Kada se izaberu informacije koje se “moraju” možete uključiti ili izostaviti ostale informacije.

2.1.2 Analiziranje publike i okolnosti

Dvije ključne odrednice vezane za publiku su:

1. Da je upoznate,
2. Da se stavite u njenu poziciju.

Prostor u kojem će se održavati prezentacija takođe treba upoznati i, ako je oguće, prilagoditi svojim potrebama. Ujedno je neophodno izabrati i organizovati adekvatna pomoćna tehnička sredstva za izvođenje prezentacije.

U pripremnoj fazi bi trebali definisati, broj i vrstu slika, ilustracija, način kretanja kroz prezentaciju, eventualnu upotrebu specijalnih efekata i multimedije.

Ovi parametri se grubo govoreći definišu na osnovu dva parametra:

- sadržaja prezentacije
- ciljne grupe prezentacije.

Ako imate više ciljnih grupa, razmislite o tome da napravite više prezentacija, pokušaj da se napravi univerzalna prezentacija, koju će svi razumjeti i priхватiti, gotovo uvijek znači lošu prezentaciju, koja nikog ne interesuje.

Za prave dizajnere pripremna faza je najvažnija, kasnije je sve stvar tehnike.



2.1.3 Vježba i konačna provjera

Bez obzira koliko dobro pripremljena prezentacija može biti potpuno upropošteno lošim nastupom.

Vještina prezentiranja se, kao i druge vještine, može naučiti. Vježbanje je sastavni dio tog procesa. Kontinuiranim vježbanjem i ponavljanjem izvođenje prezentacije postaje bolje. Uspješno provedene vježbe će vam dati samopouzdanje.

- Probajte izvesti cijelu prezentaciju, u formi kako to čine glumci
- Probajte prezentaciju pred ogledalom ili pred drugima.
- Probajte na mjestu održavanja prezentacije (ukoliko je moguće).
- Probajte kao da je publika zaista prisutna.

Konačna provjera podrazumijeva provjeru prostora i opreme, slajdova prezentacije i vašeg izgled. Obavezno dodite prije početka prezentacije, kako bi mogli izvršiti potrebne provjere.

2.1.4 Struktura prezentacije

Struktura prezentacije treba biti logična.

Univerzalno preporučena prezentacija treba imati **uvod, glavni dio i zaključak**:

1. Recite im ono što namjeravate da im kažete.
2. Objasnite to što ste najavili.
3. Recite im ponovo ono što ste im rekli.

Uvod trebao biti efektan, atraktivan i upečatljiv. I kod uvoda postoji niz preporučenih faza i slijedećih koraka:

- pozdravljanje prisutnih,
- predstavljanje (lično ili od strane nekog drugog),
- privlačenje pažnje,
- upoznavanje publike sa temom (najčešće se radi o navođenju ciljeva i sadržaja
- izlaganja).

Tako bi da privučete pažnju publike, mogli pripremiti neku zabavnu anegdotu, primjer, ili citat vezan za temu koju prezentujete. Može se započeti nekim nečekivanim gestom, ali ako je moguće ne pretjerano dramatično i patetično).

U **glavnom dijelu prezentacije** razvijate i argumentujete glavne ideje.

Veoma je važno razviti interakciju – treba nastojati što više uključiti publiku u prezentaciju, što se postiže postavljanjem pitanja koja potiču na diskusiju, ili ako tema došušta čak i davanjem kratkih zadataka koje publika treba pokušati rješiti. Ako ovo činite trebate se pripremiti šta da radite ako publika ne reaguje.



Zaključak prezentacije treba predstavljati sažet presjek glavnih tačaka. U zaključku ne treba iznositi nove informacije. Zaključak možete završiti i ponudom publici da vam postavi pitanja vezana za temu.

Pitanja su preporučeni dio zaključka ukoliko nisu ranije korištena u glavnom dijelu prezentacije.

2.1.4 Vrijeme

Vrijeme prezentacije odnosi se na termin održavanja i trajanje prezentacije.

Prezentaciju **obavezno** trebate početi u zakazano vrijeme. Kašnjenje daje negativan prvi utisak, a on je nerijetko presudan za uspjeh cijelokupne prezentacije.

Na osnovu vježbe treba da znate koliko prezentacija može trajati i to bi trebali najaviti u uvodu.

Bez obzira koliko vremena imate za prezentaciju, potrebno je efektivno iskoristiti to vrijeme, pa bi mogli da se pridržavate jednostavne formule:

- 80-85% vremena posvetiti glavnim tačkama prezentacije,
- preostalih 15-20% vremena podijeliti između uvoda i zaključka.

2.2 Pravila dizajna prezentacije

Postoji hiljadu pravila kako doći do dobre prezentacije. Osnovno pravilo je da prije nego što pristupite izradi prezentacije ovladate tehnikom (koja će dijelom biti ovdje izložena), da vježbate i imate osjećaj mjere.

Navećemo nekoliko desetina pravila (32) bez namjere da ih naučite (pogotovo ne napamet).

Ona su ovdje samo kao podsjetnik na koji se trebate vratiti kad napravite desetak probnih prezentacija.

- Tekst je u obliku teza (a ne kompletno objašnjenje; prepričavajte tekst svojim riječima – parafrazirajte)
- Čitajte tekst prezentacije samo kada ga navodite citat
- Izbjegavajte čitave rečenice
- Izbjegavajte animacije koje previše odvraćaju pozornost
- Slajdovi moraju biti čitljivi
- Upotreba najviše dvaju prelaza - između slajdova i između poglavlja
- Ista pozadina za cijelu prezentaciju
- Upotreba jednostavnih pozadina
- Izbjegavajte davanje značenja različitim bojama (kolor - kodiranje, crveno/radost, crno/tuga nije nešto što je samo po sebi prihvatljivo)
- Koristite jake kontrastne boje:



- Svjetla boja na tamnoj pozadini
- Tamna boja na svijetloj pozadini
- Prikaz 1-2 slajda po minuti prezentacije
- Prikaz tabličnih podataka lakše se razumije na grafu
- Poštujte gramatiku i primjenjujte rečeničnu strukturu (prvo - veliko, ostala - mala slova).
- Provjerite prezentaciju tražeći: pravopisne greške, gramatičke greške i ponavljanje riječi
- Koristite VELIKA SLOVA – **samo za naglašavanje**

2.2.1 Vrste slova (Fonts)

- Izbjegavajte upotrebu komplikiranih, dekorativnih fontova, jer su loše čitljivi.
- Za naslove: Arial, Verdana, Helvetica
- Za tekst: Arial, Times New Roman, Garamond, Palatino
- *Italic* slova se teško čitaju – izbjegavajte
- Podebljana **Bold** ili Shadow slova – za naglašavanje
- Premalena slova, sve manje od 20 pt je teško čitljivo
- za sporedne teze – 28
- za glavne teze – 32
- za naslove - 44

2.3.2 Pravilo 6/6/6

Šest riječi po redu

Šest redova po slajdu

Šest slajdova teksta uzastopno (poslije toga obavezno bi bio neki slajd sa grafikom i animacijama)

2.2.3 Pravilo 10/20/30

Ne više od 10 slajdova po prezentaciji (pretpostavka je da je potrebno dva minuta za objašnjenje sadržaja slajda)

Približno 20 minuta trajanja prezentacije

Ostatak vremena za pitanja i raspravu nakon izlaganja. Prezentacije koja traje više od 30 minuta rijetko kad može da održi interes publike.

Bez detaljne analize daćemo još nekoliko savjeta:

- Slike za prezentaciju birajte (i kreirajte) u (iz) .jpg formatu.
- Za ekranski prikaz slike treba da budu maksimalno iste rezolucije kao i ekran (monitor) preporuka maksimalno 800 x 600 za rezoluciju 1024 x 768 (odnosno cca 2/3 ekranske rezolucije)



- Za prikaz preko projektora slike treba da su u rezoluciji projekatora
- Audio fajlove pripremite u .wav formatu, a ukoliko su veći u .midi, ili .mp3 formatu (ali u tom slučaju obavezno provjerite audio kodek¹).
- ako koristite video zapis provjerite koji video kodek imate instalisan, ili koristite Windows avi fajl

2.2.4 Početni slajd prezentacije

Početni slajd PowerPoint prezentacije treba sadržavati naslov prezentacije, instituciju ispred koje se vrši prezentacija, vaše ime i prezime, te datum i mjesto prezentiranja.

Na posljednjem slajdu poželjno je izraziti zahvalnost publici i navesti kontakt informacije.

2.2.5 Animacije i prelaz

Preporučuje se korištenje iste vrste animacije i prelaza u cijeloj prezentaciji. Korištenje različitih animacija i prelaza može uticati na pažnju auditorija i odvratiti ih od slušanja prezentacije.

Ukoliko koristite jednu istu animaciju kroz cijelu prezentaciju olakšavate da se publika fokusira na sam sadržaj.


Izuzetak od ove preporuke je ukoliko imate dužu prezentaciju pa promjenom animacije želite da “razdrmatite” publiku i skrenete joj pažnju na sadržaj slajda koji želite naglasiti.

¹ Kratica od koder/dekoder odnosi se na program koji vrši konverziju u ovom slučaju iz jednog u drugi audio format.



3 Start PowerPoint-a

PowerPoint pokreće se kao i svi Windows programi dvoklik na ikonu PowerPoint-a ili preko dugmeta Start. Pokretanjem se dobije prozor kao na Slici 1.



Slika 1 Mogući izgled startnog prozora PowerPoint-a

Postoji mogućnost izbora prazne prezentacije, Blank Presentation, nekog od ponuđenih šablona, ili potraga za nekim od šablona na internetu.

Izbor Blank Presentation daje prazna radnu površinu što omogućava da u **potpunosti samostalno dizajnirate** slajd koji želite da prikažete.

3.1 Osnovni elementi prozora za izradu prezentacije

Kad pogledate osnovni prozor PowerPoint-a vidjećete da se sastoji od standardnih elemenata Office prozora.


U centralnom dijelu nalazi se okvir slajda sa izabranim slajdom, a ispod njega okvir za bilješke (Notes), gdje se mogu unositi eventualni komentari. Komentari se ne prikazuju u prezentaciji i služe kreatoru prezentacije kao podsjetnik.

Lijeko se nalazi pregled slajdova koji se nalaze unutar prezentacije, a izabrani slajd (čiji sadržaj je prikazan u centralnom dijelu) je istaknut (uokviren).

Status Bar – prikazuje poziciju slajda i tip dizajna u PowerPoint-u.

Sa ostalim dijelovima radnog okruženja upoznaćemo se kroz praktičan rad.






Slika 2 Standardno radno okruženje PowerPoint-a

3.2 Podešavanje radnog okruženja

Moguće izvršiti personalizaciju tj. definisanje radnog okruženja po sopstvenim potrebama korištenjem menija View i izborom željenih opcija. Dopolnički izbor različitog pogleda na prezentaciju kao na Slici 3.



Slika 3 Izbor prikaza radnog okruženja PowerPoint-a

PowerPoint nudi nekoliko modova prezentacijskog prikaza:

1. Normalno (Normal) – običan prikaz koji je predefiniran i najčešće se koristi
2. Prikaz konture (Outline View) prikazuje prezentaciju kao nacrt sastavljen od naslova i glavnog teksta sa svakog slajda. Svaki naslov se pojavljuje na lijevoj strani okna. Grafički objekti se pojavljuju samo kao male oznake na ikoni slajda u prikazu Outline.
3. Razvrstavač slajdova (Slide Sorter View) prikazuje skice svih slajdova kako biste ih lakše mogli razmjestiti.
4. Stranica s napomenama (Note Pages) pruža veliki okvir za pisanje bilježaka za vaš govor. Bilješke možete unositi i u prikazu Normal, no stranica za bilješke pruža vam više prostora.
5. Dijaprojekcija (Reading View/Slide Show) prikaz prezentacije preko cijelog ekrana onako kako će je vidjeti publika.



Prezentacijske prikaze mijenjamo koristeći dugmad na statusnoj traci ili na kartici Prikaz (View)

4 Osnovni pojmovi i osnovne operacije

Datoteka prezentacije/Prezentacija: Datoteka koja se pamti na disku i koja sadrži sve slajdove, govornikov podsjetnik, skice, itd. koji čine prezentaciju.

Dokument u PowerPoint-u se naziva prezentacije i ima ekstenziju **pptx**. Dokument se sastoji od slajdova. Dokument se pamti na disku i sadrži sve slajdove, govornikov podsjetnik, skice, itd.

Slajd (Slide): Pojedinačan prikaz u toku prikazivanja slajdova. Predstavlja jednu stranicu na koju unosimo različite podatke odnosno predmete.

Predmet/objekt: Bilo koji element u slajdu, npr. crtež, tekst, tabele, zvučni zapisi ili video klipovi.

Ako **slajd** shvatimo kao osnovni samosvojni element: **entitet, predmet** možemo shvatiti kao **elementarni element** koji gradi taj entitet.

Slajd šou (Slide Show): Prikaz serije slajdova koji se pojavljuju jedan za drugim. Može se kontrolisati ručno ili automatski.


Prelaz: Specijalni efekti koji se koriste za spajanje slajdova tokom slajd šoua.

Animacija: Animirani efekt koji se primjenjuje objekt.



4.1 Postavljanje scene dizajn pozadine i „master“ slajda

Matrica slajdova (Slide Master) za koju se često koristi naziv **Glavni slajd** služi za dizajniranje šablonu.



Slika 4 Definisanje glavnog (Master) slajda

Master Slide je **dizajn** šablon ili tema **dizajna**. Glavni slajd određuje ukupan izgled i postavku svih slajdova u prezentaciji. Ako se na njega stavi logotip, promeni pismo ili postavka boja šablonu, doda tekst, datum, broj slajda i slično to će biti vidljivo na svim slajdovima. Po analogiji sa pozorištem odgovara postavci scene na kojoj se odvija predstava-prezentacija.

Master Slide može koristiti (i preporučuje se da se koriste bar kao podloga i polazna osnova) neke od predefinisanih tema koje su ugrađene u PowerPoint.



Uređivanje Slide Mastera se obavlja iz menija View – Master izabrati Slide Master, napraviti sve promjene koje želimo na svim slajdovima na isti način kao i na običnom slajdu.

Moguće je definisati (urediti - formatirati) boju pozadine slajda izborom pune boje Solid fill, prelaza Gradient, ili gotovog uzorka Patern.

Ako želimo da se promjene primjene na svim slajdovima biramo Apply to All, a poništavamo sa Reset Background. Na Slici 5 pokazano je kako se definiše tema pozadine (Themes) iz standardne ponude tema PowerPoint.






Slika 5 Izbor teme prezentacije

Nakon izvršenih promjena na Slide Masteru odaberemo Close i nastavljamo sa izradom prezentacije koja će koristiti Master slajd kao podlogu.

Osim što skraćuje vrijeme uređivanja i dizajniranja, Slide Master zaključava svaki element, okvir, sliku i slično u normalnom pregledu. Zbog toga korisnik ne može pomaknuti pojedine stvari kada je u normalnom pregledu niti ih tako slučajno obrisati. Jedine stvari koje se mogu modificirati u normalnom pregledu, a da su svejedno postavljene u Slide Masteru, su rezervisana mjesta.

4.1.1 Rezervisana mjesta

Rezervirana mjesta (eng. **placeholders**), su prethodno kreirana vrsta kontejnera koji zadržavaju lokaciju, veličinu i vrstu fonta, boju, veličinu slike i slično.



Slika 6 Prikaz izgleda rezervisanih mesta



Rezervisana mjesta se koriste u matrici slajdova kao indikatori za unos određenog medija ili teksta i dopušteno ih je mijenjati, odnosno unositi u njih predviđene stvari u normalnom pregledu.

Postoji nekoliko vrsta rezerviranih mesta koja dopuštaju unos korisniku:

1. Tekstualna
2. Slikovna
3. Tablelarna
4. Rezervirana mjesta za dijagrame
5. Rezervisana mjesta za grafove

Rezervisana mjesta predefinisano dolaze u formi obliku pravougla, mogu se kombinovati s geometrijskim likovima ukoliko se želi stvoriti mjesto nekog drugog oblika.

Željeni oblik, npr. krug, se postavi iznad rezervisanog mesta te se označe oba elementa.

U paleti Format > Merge Shapes > funkcija **intersect** će zadržati samo dio gdje se oba elementa dodiruju, a ostatak će nestati.

Na taj se način mogu dobiti zanimljivi oblici i dizajnirati različite prezentacije.

Rezervirana mjesta se u normalnom pregledu prepoznaju se po iscrtkanoj liniji i ikoni usred okvira koja, kada je kliknuta, omogućuje odabir medija.

Rezervisano mjesto će se uvijek pojavljivati ispred slike ili objekta. Samo drugo rezervirano mjesto može doći ispred.

Rezervirana se mjesta ne mogu grupisati, ali se mogu obrisati čak i ako se korisnik ne nalazi u master slajd matrici.

4.2 Dodavanje teksta na stranicu

Tekst unosite u predviđene okvire za naslov i okvire za unos teksta. Za unošenje teksta u prezentaciju kliknite na slajd u koji želite unijeti tekst, a potom na okvir predviđen za tekst. Okvir koji se vidi prije i prilikom unošenja teksta završetkom uređivanja teksta nestaje i ne vidi se kod prikaza slajdova na ekranu niti kod štampanja slajdova.

Kada završite unos teksta, kliknite mišem izvan okvira.

Ako želite, povlačite kursore za izbor okvira za tekst, kako biste mu promijenili veličinu.

Pored unosa teksta u predviđene okvire (u rezervisana mjesta) tekst na slajd možete staviti i okvire za tekst koje ćete sami napraviti. Da biste napravili okvir za tekst, slijedite ove korake:

1. Kliknite na Insert>Text Box.
2. Kliknite na slajd na kojem želite da se pojavi tekst. Pojaviće se mali okvir za tekst koji se po potrebi može proširiti, dok budete unosili tekst.
 - Za uređivanje samo jedne riječi kliknite dva puta na riječ.
 - Za uređivanje paragrafa (pasusa) kliknite tri puta unutar pasusa.
 - Tekst se briše tasterima Delete i Backspace.



- Za umetanje novog teksta, pokazivač miša postavite na mjesto na kojem želite umetnuti tekst, kliknite i upišite tekst.
- Na tekstu možete koristiti opcije Cut, Copy i Paste.
- Za uređivanje razmaka označite tekst i koristite Format>Line Spacing.
- Za promjenu fonta i oblikovanje riječi označite tekst i koristite Format>Font.
- Za poravnjanje označite tekst i koristite Format>Alignment.

4.2.1 Dodavanje i formatiranje tekstualnih objekata

Šablon Title Slide sadrži rezervisana polja za tekst, za naslov i podnaslov. Tekst može da se kuca ili kopira iz nekog dokumenta (koga smo ranije pripremili). Rezervisanim mjestima možete mijenjati veličinu, premještati ih i mijenjati ih koristeći razlike bordure i boje.

Unos teksta u naslov

1. Kliknite u polje za tekst Title. Pojaviće se široka siva okvirna linija oko polja za tekst, što ukazuje da je aktivirano.
2. Ukucajte naslov.

Unos teksta kao komentar slajda

1. Izaberete **Insert/Text Box**.
2. Pokazivač miša se transformiše u produženu strelicu kojom markiramo mjesto gdje želimo da bude ispisani tekst.
3. Pojavi se okvir kao na slici.
4. Izaberemo font koji želimo koristiti.
5. Izvršimo unos teksta.

Kasnije je moguće izvršiti promjenu pozicije teksta (pomjeramo ga kao objekat). Kad se mišem pozicioniramo iznad teksta pojavi se sidro što je znak da je selektovan objekat i onda možemo da ga pomjerimo na novu poziciju.

4.2.2 Automatsko prilagođavanje teksta



Predefinisano PowerPoint mijenja veličinu teksta tako da izborom Text Box iz kartice Insert nacrtava rezervisani prostor. Ako unesete više teksta nego što može stati u rezervisano mjesto PowerPoint će smanjiti veličinu fonta (8 pt je najmanja moguća veličina). Ako nekoliko riječi teksta naslova pređe u sljedeći red, tekst se smanjuje za jednu jedinicu veličine fonta da stane u jedan red.

Automatsko prilagođavanje možete uključiti i isključiti. Postavka automatskog prilagođavanja teksta tijela primjenjuje se i na bilješke (Notes).



PowerPoint ima mogućnost rada sa WordArt, SmartArt, Shapes komandama i komandama za izradu tabela Table i Chart, koje su dostupne iz menija Insert. Sa njima se radi na sličan način koji je opisan u Word-u.

Isto tako je moguće traženje i zamjena teksta se slično kao kod Word-a komandama



iz menija Home.

4.3 Dodavanje sljedećeg slajda



Klikom na komandu **New Slide** u meniju - traci Home dodaje se novi slajd ispod selektovanog.


4.4 Prelazak sa slajda na slajd

Prelaz slajda vizualni je efekt koji se pojavljuje prilikom prelaska s jednog slajda na drugi tokom prezentacije. Moguće je upravljati brzinom, dodavati zvuk i prilagođavati izgled efekata prelaza.

Sa slajda na slajd možete prelaziti upotrebom tastera PageUp i Page Down ili klikom na slajd koji se nalazi u (lijevom) oknu *Pregled slajdova*.

4.4.1 Definisanje tranzicije prelaza sa slajda na slajd

Prelaz sa slajda na slajd (eng. Transition) može da bude izведен upotrebom nekoliko predefinisanih efekata, koji simuliraju najosnovnije efekte montaže: prelaz sa slajda na slajd je ekvivalentan prelazu sa kadra na kadar kod filma.



Slika 7 Izbor efekata tranzicije

Predefinisano je prelaz bez efekata: eng. *No transition*. Pošto svaka promjena (unutar Effect options menija) podržava nekoliko podopcija: eksperimentišite i izaberite onaj prelaz koji vam se čini primijeren sadržaju i dizajnu.

Oznaka da postoji tranzicija je zvjezdica ispod broja slajda.

Sve što moramo napraviti je kliknuti na sličicu prelaza i PowerPoint će nam prikazati pregled mogućih tranzicija. Kako bi vidjeli više mogućih prijelaza, kliknimo na strelicu

za više



Ukoliko želite dodati **isti prijelaz** svim slajdovima, jednostavno selektovati sve slajdove koristeći **Ctrl+A**.


Ukoliko imate zvučnu karticu imate mogućnost da prelaz sa jednog slajda na drugi indicirate i **zvučnim efektima** Sound: [No Sound] ▾.

Ovu opciju koristite samo kad želite nešto naglasiti i privući pažnju slušalaca.

4.5 Brisanje slajdova

Brisanje jednog ili više slajdova radi se tako što ih prvo selektujete, a zatim: pritisne desni taster miša i u kontekst meniju odaberete naredbu **Delete slide** , ili pritisnete taster **Delete** na tastaturi.

4.6 Prikaz slajd šoa



Slika 8 Izbor efekata

Slajd šou se može se kontrolisati ručno ili automatski. Može još da se pokrene:

- Iz naslovne linije klikom na ikonu od početka
- Iz statusne linije klikom na ikonu od trenutno selektovanog slajda
- Pozivom **F5** i koristeći PageUp taster prelazite sa slajda na slajd.

4.6.1 Automatsko pokretanje prezentacije

Ako prezentaciju programa PowerPoint šaljete kolegama ili prijateljima ili ako je izvodite u štandu ili kiosku, možda želite da korisnici odmah gledaju prezentaciju kao dijaprojekciju umjesto da vide slajdove u načinu uređivanja. Evo procedure kako da izaberete tu opciju (vidi Sliku 9):


Otvorite prezentaciju koju želite automatizirati u PowerPointu.

Odaberite karticu " Slide Show ".

Odaberite " Postavi dijaprojekciju ".

Odaberite opciju " Pregledano na kiosku (cijeli ekran) ".






Slika 9 Izbor automatskog pokretanja prikaza

4.6.2 Kreiranje višestrukog prikaza slajd šoa

Postoji mogućnost da u okviru jedne prezentacije izaberete više prikaza. To se čini definisanjem korisničkog prikaza Define Custom Show iz menija Slide Show.



Slika 10 Koraci definisanje više slajd šou prezentacija iz jedne prezentacije


Kasnije ćete imati mogućnost da koristeći kao osnov jednu datoteku vršite prezentacije za različite nivoe publike, ili za različita vremenska ograničenja.



5 Dodavanje netekstualnih objekata

Slajd pored teksta može sadržati i netekstualne objekte od kojih se najčešće koriste grafički (slike, oblici...). Grafički objekti se ubacuju izborom kartice **Insert**.

Obavezujuća naredba je umetanja slika (teško je i zamisliti prezentaciju bez slika).



Slika 11

Pogledaj na Slici 9 šta sadrži meni Insert u grupi komandi **Images**, na paleti kartice, nalaze se komande:

Picture – umetanje slike iz nekog fajla; **Clip Art** – umetanje slike iz Microsoft-ove galerije; **Screenshot**; **PhotoAlbum**.

Na ovoj kartici se još nalaze komande za iscrtavanje oblika (**Shapes**), tabela **Table**), umetanje **TextBox-a**, zaglavja i podnožja stranice (**Header & Footer**), **WordArt-a**, datuma i vremena (**Date & Time**).

Provježbaj i ubaci nekoliko slika sa različitih destinacija.
Uredi slike i prilagodi ih formatu slajda.




Postavi različite okvire oko slike. Pomoć izbor stilova (vidi Sliku 12):



Slika 12

5.1 Umetanje multimedijalnih efekata i fajlova

U prezentaciju možete ubaciti i razne multimedijalne efekte: zvukove, melodije, govor, filmke sekvence. Ove komande se nalaze u grupi **Media** kartice **Insert**.



Slika 13 Ilustracija procedure umetanje multimedijalnog fajla

Indikacija da se na slajdu nalazi (da je ubačen) video klip je navigator pomoću kojeg može da se vrši pregled i pokretanje filma.



Indikacija da na slajdu nalazi zvučni fajl je  ikona, koja takođe ima navigator:



koji omogućava podešavanje i reprodukciju zvučnog fajla.


5.2 Interaktivna prezentacija (kreiranje hiperveza)

U prezentacije se mogu unijeti i veze prema drugim datotekama na računaru ili veb stranicama na internetu. Veze se mogu postaviti na tekst, slike ili druge objekte, ali i na akcionala dugmada koja možemo sami kreirati dajući im željeni izgled.

Veza se postavlja tako što se na slajdu **označi objekat** na koji se postavlja veza i **zatim klikne na dugme Hyperlink** koje se nalazi na **Insert** kartici.

Moguće je da ponudu kreiranja dobijete kad akon selekcije izvršite desni klik pa iz

kontekst menija izabere  .



Slika 14 Umetanje hiperveza

Da bi kreirali **vezu ka drugom slajdu** u prezentaciji treba da izabreze **Place in this Document** iz liste slajdova odaberite slajd prema kome treba biti postavljena veza i potvrdite kreiranje veze klikom na dugme **OK**.






Na sličan način moće se izvršiti povezivanje sa bilo kojim fajlom koji se nalazi na računaru.

Ukoliko je potrebno postaviti **vezu ka određenom veb-mjestu**, umesto odabira datoteke na računaru, u polju **Address** potrebno je uneti njegovu **URL adresu**.

Postoji mogućnost kreiranje **veze ka e-mail adresi izborom E-mail Address** i unosom željene elektronske adrese u polju **Address**, koje se pojavi kad izaberete ovu opciju.

5.3 Kreiranje akcione dugmadi

Jedan od načina da se objekti unutar slajda povežu sa drugim slajdom ili dokumentom jeste kreiranje akcijskih dugmadi. Klikom na takvo dugme postavljena veza vas odvodi na željenu lokaciju (otvara novi dokument, ide na veb stranicu ili prelazi na drugi slajd kako je opisano u predhodnoj lekciji).




Slika 15 Izbor akcijske dugmadi



Za kreiranje akcionalih dugmadi primjenjuje se sljedeća procedura na **Insert** kartici kliknite na **Shapes** dugme i odaberite jedno od ponuđenih dugmadi sa dna padajuće liste, vidi Sliku 15.

Kad se postavi dugme na željeno mesto na slajdu pojavi se **Action Settings** dialog prozor i izborom **Mouse Click** karticu u **Action on click** grupi, odabere se **Hyperlink to:**, što otvara padajuću listu (Slika 16) iz koje se bira jedna od ponuđenih opcija.



Slika 16 Izbor akcije koju će pokrenuti akcionalo dugme hiperlink

Ako se čekira Play Sound prilikom klika na akcionalo dugme čuće se izabrani zvuk. Izgled akcionog dugmeta se mijenja na isti način kao i izgled bilo kog Shapes oblika.



6 Animacija objekata slajda Slide Animation


Postoje mogućnost da definišete način pojavljivanja pojedinih elemenata slajda izborom iz trake Animations.



Slika 17 Izbor animacije objekta

Animacije se dodaju tako da iz menija Slide Show izaberemo Custom Animation S desne strane pojaviće se task pane – Custom Animation.

Obrati pažnju na vremenski dijagram i način okidanja (pokretanja, vremensko „trigerovanje“) i strata pojavljivanja i dužine trajanja pojedine animacije prikazan u animacionom panelu, koji se setuje i pokazuje vremenski dijagram kako je ilustrovano na Slici 19.




Slika 18 Poziv i prikaz Animacijskog panela



Animacija teksta (naslova ili pojedinih komentara) je privlačna opcija, ali odvlači pažnju od drugih detalja. Zato imajte mjeru ako koristite ovaj efekat.

Analiziraj kreiranje scene i rad sa efektima animacije objekta korišćenjem **Animation Pane** opcija na pojedinim objektima na Slici 19.



Slika 19 Definisanje starta i trajanja animacije


Koristeći dugmad možete preliminarno vidjeti kakav ste efekat izabrali.



7 Štampanje prezentacije

Moguće je odštampati cijelu prezentaciju (slajdove, strukture, stranice komentara-bilježaka (Notes)) ili možete odštampati samo odredene slajdove, brošure, stranice ili bilježaka i stranice struktura.

Poziv Print rutine za štampanje obavlja se iz menija File i dio opcija koje su nabrojane pokazan je na Slici 20.



Slika 20 Podešavanje opcija štampe

Napomena:


Opcija štampanja daje i mogućnost virtuelne štampe tako da se fajl, u ovom slučaju prezentacija, odštampa, odnosno konvertuje, u drugi fajl. Ovu mogućnost ćemo djelom razmotriti nešto kasnije, a zasad ćemo razmotriti neke od mogućnosti „stvarne“ štampe na štampaču



7.1 Osnovne opcije štampanja

Osnovne postavke štampe date su na slici 21 i one su:

1. Štampanje kopija - Izaberite broj kopija koje želite da odštampate.
2. U odeljku Printer (Štampač) izaberite odgovarajući štampač, ako je na računaru ili mreži instalirano više od jednog štampača, klikom na strelicu padajuće na odabranom štampaču i izaberete.
3. U odeljku Postavke, opcija za ispis svih slajdova je podrazumevana postavka. Kliknite strelicu spusti da napravite alternativni izbor.
4. Slajdovi sa cijelom stranom su podrazumjevana opcija. Kliknite strelicu spusti da napravite alternativni izbor.
5. Collated - Stranice će se sakupljati kao stranice 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3 i tako dalje, osim ako ne odaberete da odštampate neispravne stranice kao 1,1,1; 2,2,2; 3,3,3 i tako dalje.
6. Boja - Podrazumevani izbor je da se štampa u boji. Ako je izabrani štampač štampač u boji, slajdovi će štampati u boji. U suprotnom slajdovi će se štampati na crno-bielom štampaču u sivoj boji.




Slika 21 Podešavanje opcija štampe




7.2 Štampanje u formi brošure

Zbog veličine fontova poželjno je da više slajdova rasporedimo na jednu stranicu za štampu. Poželjno je da da napravimo raspored za štampu i pogledamo kako će izgledati korišćenjem *Handout Master* koji se poziva iz kartice *View* vidi Sliku 22.

Tu se eventualo definišu dodatni elementi ispisa (kao datum, zaglavje, numeracija)



Slika 22 Definisanje elemenata ispisa brošure sa Handout Master




Slika 23 Poziv preliminarnog prikaza brošure prije samog štampanja



7.3 Štampanje zabilješki i komentara

Prezentacijski prikaz zabilješki i komentara omogućuje unos zabilješki i komentara koji se neće projektovati i prikazivati prilikom same prezentacije.




Slika 24 Unos komentara iz Normal (lijevo) i Notes (desno) prikaza

Osnovna namjena zabilješki je

- da autoru posluži kao podsjetnik na neke detalje koje će kasnije eventualno razraditi i ugraditi u prezentaciju
- da onome ko vrši prezentaciju omogući da ne zaboravi da spomene neke detalje koji su važni, a nisu sadržani na slajdu

Očigledno je zašto oni **nisu** i ne treba da budu **vidljivi** publici, međutim poželjno je da ih autor kada štampa prezentaciju on često želi da ih vidi odštampane.

To se postiže uključivanjem opcije za štampu strana napomena (**Notes Pages**), na sličan način kako je objašnjeno kod štampe brošura.



Slika 25 Ilustracija načina izbora štampanja komentara




8. Dodatne mogućnosti

8.1 Konvertovanje prezentacije u druge formate

Ponekad se pod terminom „Export“ podrazumjeva smještanje fajla na drugu lokaciju. Ako jednostavno želite da "izvezete" datoteku (u njenom trenutnom .pptx formatu) na drugi sistem za pamćenje ili uređaj, kao što je fleš disk, priključite taj fleš disk u računar i koristite File > Save As (ili Save a Copy) da biste spremite na tu novu lokaciju.

Prezentaciju možete konvertovati u različite formate.

Najjednostavniji će te to uraditi korištenjem opcije Save As i izborom novog formata.




Slika 26 Mogućnost pamćenje u različitim formatima

Naredba Save as PDF će PowerPoint prezentaciju konvertovati u PDF format. U ovom slučaju će svaki slajd biti prikazan na jednoj stranici.

Slično je i sa ostalim formatima.


Umjesto SaveAs možete pozvati meni Export kao na slici dole. Primjetiće da je ponuda slična samo nešto malo drugačije (preglednije) organizovana.





Slika 27 Mogućnost eksporta u različite formate

Bilo koji način da izaberete poslije toga u novootvorenom dokumentu možete obaviti dodatna podešavanja izgleda dokumenta. Podešavanja zavise od formata. Ako već imate potrebu da izvršite eksport, vjerovatno znate kakko da podesite izgled dokumenta. To se obavlja na sličan način kao podešavanje parametara za štampu.



Slika 28 Eksport prezentacije u Word




8.2 Korišćenje PP za izradu filma


Kao moderan alat za izradu prezentacija PP ima dosta solidnu podršu i mogućnost da klasičnu prezentaciju u formi slajdova konvertujete u film. Procedura je krajnje jednostavna:

Kreiramo slajd.

1. U slajd ubacite film ili samo animirane objekte koji čine kadar filma.



Slika 29 Primjer slajda koji sadrži animirane objekte koji se pokreću u različito vrijeme, definisano u Animacionom panelu




Slika 30 Primjer slajda koji sadrži tri filmska isječka na različitim pozicijama koji se pokreću u različito vrijeme, a zajedno čine jedan kadar kreiran iz ovog slajda

Možete i da koristite kombinaciju „umetnuti“ - insertovan film i animirani objekti. Dodate objekte koje želite da se pojave zajedno (prije/poslije ili istovremeno sa filmom).



2. Izvršite vremensko prilagođenje korišćenjem i zadavanjem vremena pojavljivanja i nestanka objekata na sceni.
3. Kad završite sa montažom i rasporedom objekata pogledate prelimenarni izgled kadra.
4. Ako ste zadovoljni u meniju File birate Export a potom Create Video
5. zaberete željenu rezoluciju (standardno Computer&HD)
6. Izaberete željenu dužinu trajanja filma (predefinisano je 5 sekundi, a scena može da traje i 1 sat.)
7. Klik na Create Video (Slika 31)



Slika 31 Procedura poziva za kreiranje filma – konvertovanje pptx u avi

8. Date ime datoteke koja sadrži video i definišete lokaciju gdje želite da je smjestite .

I to je to, klikom na Save biće kreiran Windows Media film.

Ako vaša prezentacija sadrži više slajdova podržana je i mogućnost da kreirate film koji će koristite pojedinačne slajdove kao kadrove filma. Procedura je ista kao i za pojedinačni slajd. „Jedini“ problem je što svi kadrovi isto traju (vidi Sliku 31), a to se može rješiti korištenjem nekog jednostavnog programa za montažu.



Vježbe i samostalan rad

Zadatak 1: Podsjeti se Word-a i provježbaj mogućnosti WordArt u PowerPoint-u koristeći svoje ime u naslovu prezentacije.

Zadatak 2: Poveži dva slajda koristeći tranziciju

Zadatak 3: Kreiraj akcionalo dugme tako da „ispliva“ (Fly in) u sredini slajda.

Zadatak 4: Obogati prezentaciju zvukom (Audio)

Zadatak 5: Ubaci video zapis u donji desni ugao slajda, postavi okvir oko njega i definiši mu veličinu (ns primjer 640 x 480)



Pitanje: Kada i kako se koristi hiperlink?

Zadatak 6: koristeći slajd kreiraj film

Predlog za samostalan rad:

- Napravi ličnu prezentaciju, gdje ćeš predstaviti sebe.
- Napravi prezentaciju gdje ćeš nas upoznati sa ulicom u kojoj živiš.



Reference i izvori:

www.razno.sveznadar.info, [12,2022]

Kako upotrijebiti PowerPoint 2002, Ellen Finkelstein, Mikro knjiga, Beograd, 2003.

Uputstvo za pripremu prezentacije / Snježana Brkić, Eldin Mehicić, Vanja Kenjić, - Sarajevo: Ekonomski fakultet, 2006

<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint> [12,2022]

<https://www.educba.com/ms-powerpoint-presentation/> [12,2022]

<http://answers.microsoft.com> [1,2021]

<https://support.office.com/en-US/> [1,2021]

www.znanje.org [11,2017]

<https://chrome.google.com/webstore/detail/powerpoint-online/mdafamggmaaginooondinjgkgcbpnhp?hl=hr> [11,2017]

